


Sarajevo, novembar 2019. godine

KANDIDATA I PROVJERA FIZICKE SPOSOBNOSTI  
O METODU, NACINU I SISTEMU BODOVANJA, TESTIRANJA

KRITERII

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
FEDERAL MINISTRY OF INTERIOR  
FEDERAL POLICE  
DIRECTORATE OF FEDERAL POLICE  
SARAJEVO



Federacija Bosne i Hercegovine  
Bosna i Hercegovina  
FEDERAL MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  
FEDERAL POLICE  
FEDERAL MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  
FEDERAL POLICE  
SARAJEVO

(2) Test općeg znanja za pogetničinu "policijsac", zasniva se na pitanjima iz oblasti unutarnjih poslova FBIH ! Zakona o policijskim službenicima FBIH ! Uredbe o kančelarijskom poslovanju FBIH .

(1) Test općeg znanja za pogetničinu "mladi inspektor" zasniva se na pitanjima iz oblasti unutarnjih poslova FBIH ! Zakona o unutrasnjim poslovanjima FBIH , Zakona o organizacija uprave FBIH , Zakona o upravnom postupku FBIH , Zakona o policijskim službenicima FBIH , Zakona o unutarnjim poslovanjima FBIH , Zakona o unutrasnjim poslovanjima FBIH - Zakona o kančelarijskom poslovanju FBIH , Zakona o radu FBIH , Kančelarijskoj organizaciji uprave FBIH , Zakona o krivicom postupku FBIH .

Član 3.

b) pisanoj rada na zadanu temu.

a) testa općeg znanja

Test općeg znanja sastoji se iz dva dijela, i to:

Član 2.

## TEST OPĆEG ZNANJA I PISANI RAD DIO DRUGI

Ovim kriterijima utvrđuje se metod, način i sistem bodovanja, testiranja kandidata, projekta fizike sposobnosti kao i druga pitanja koja su od značaja u procesu odabira za prijem policijskih službenika u Federalnu upravu policije Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

(Predmet kriterija)

Član 1.

### OPĆE ODRÈDBE DIO PRVI

#### KRITERIJE O METODU, NACINU I SISTEMU BODOVANJA, TESTIRANJA KANDIDATA I PROJERA FIZICKE SPOSOBNOSTI

Na osnovu člana 41. i 45. stav (2) Zakona o unutrasnjim poslovnima FBIH ("Službeni novine FBIH" broj: 81/14), u vezu sa članom 132. stav (1) tačka 5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBIH" broj: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18 ) i članom 8. i 10. Pravilnika o nacinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj: 09-8822 od 11.08.2016. godine, zamjenik direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova d o n o s i :

(2) Kandidat će imati tacne upute i bit će označena mjestra na kojima će se vršiti testiranje po poglednim disciplinama.

(1) Testiranje kandidata izvršit će se u prostorijama Policijske akademije u Sarajevu poslova ili Specijalne policijske jedinice Federale uprave policije i drugim mjestima ili Federalnog ministarstva unutarskih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova ili Specijalne policijske jedinice Federale uprave policije i drugim mjestima ili terenima, u skladu sa ukazanom potrebonom.

(Uslovi za mjerene morfološkog statusa i testiranja motoričkih sposobnosti)

Član 6.

## MJERENJE MORFOLOŠKOG STATUSA I TEST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DIO TREĆI

(7) Kandidat koji nisu postigli eliminaciju prag od 20 bodova eliminisu se iz dajeg procesa odbiora.

(6) Postignuti bodovi na testu općeg znanja i pisanih radu se zbroju, a kandidat može ostvariti maksimalno 31 bod ( $25+6=31$  bod).

(5) Pisani rad – eseji o određenoj temi objenjivat će se usaglašenom ocjenom komisije od 1 do 6.

(4) Tackni odgovori se bodoju sa 1 (jedan) bodom. Ukuhan broj bodova na testu općeg znanja je 25, pod uslovom da je kandidat takođe odgovorio na svaku od postavljene pitanja.

(3) Ispravka već zaokruženog odgovora se može izvršiti samo zaokruživanjem drugog ponudenog odgovora uz prethodno linijom precrtanog već zaokruženog odgovora i uz potpis jednog broja ili slova ispred ponudenog odgovora.

(2) Svaki od navedenih testova traje po 45 minuta što uključuje čini 2 nastavna stava, između kojih kandidat ima pauzu u trajanju od 30 minuta. Test općeg znanja sastoji se 25 pitanja. Svakoj pitanju je treba dati odgovor na tri ponudenika od kojih je samo jedan zaokruživanjem rednog broja ili slova ispred ponudenog odgovora.

(1) Prilikom rješavanja pismenih testova kandidatima nije dozvoljeno koristiti bilo kakvih materijala (pisanih, digitalnih, zvučnih i sl.).

(Normativi testa općeg znanja i pisanih radova)

Član 5.

Izbor teme za pisani rad određuje se u skladu sa tehnikom javnog konkursa odnosno pozicije radnog mjestra na koji će kandidat aplicirao.

(Izbor teme za pisani rad)

Član 4.

(5) Kriteriji morfološkog statusa su eliminatori, izuzev za kandidatе obuhvaćene članom 133. stav (3) Zakona o policijskim službenicima F BiH.

Muskaci	(starosna dob između 18 i 35)	172 cm i više	Tjelесna visina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu
Zene	(starosna dob 18 i 35)	162 cm i više	Tjelесna visina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu
Tjelесna težina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu	+10 i -10 kg u odnosu na visinu	Tjelесna težina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu
Zene	(starosna dob 18 i 35)	162 cm i više	Tjelесna visina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu
Tjelесna težina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu	+10 i -10 kg u odnosu na visinu	Tjelесna težina	+10 i -10 kg u odnosu na visinu

(4) Morfološki status kandidata koji konkurisu na radna mјesta u činu "policajac" i "mladi inspektor" u svim organizacionim jedinicama Federale uprave policije je slijedeći

(3) Visina kandidata treba da bude sastavljena. Osobe koje vrše mјerenje stote sa ljeve strane stazu na vrsnoj vodoravnoj podlozi. Kandidat treba da ispravi leda koliko je god moguće a stopala treba da bude sastavljena. Kandidat se može mjeriti ledima ili stopalima, ali u ispravnom položaju, a rezultat se računa po Martinu. Kandidat stoji u ispravnom položaju, a rezultat se računa po Antropometrom po Martinu.

galvu kandidata. Rezultat se daje sa tacnoscu od 0,1 cm.

težila vertikalno, a zatim spušta metalni prsten – klijac da horizontalna ploča dođe na kandidata i kontrolišu da mu je antropometar postavljen neosredino duž zadnjeg strana a stopala treba da bude sastavljena. Osobe koje vrše mјerenje stote sa ljeve strane stazu na vrsnoj vodoravnoj podlozi. Kandidat treba da ispravi leda koliko je god moguće a stopala treba da bude sastavljena. Kandidat se može mjeriti ledima ili stopalima, ali u ispravnom položaju, a rezultat se računa po Antropometrom po Martinu.

(2) Za metode mјerenja morfoloških karakteristika tjelесne težine korištit će se vaga posavljena na horizontalnu podlogu. Kandidat je bos i svugen (muskete osobe u sorcu, ženske osobe u šorcu i majcici), kandidat stoji na sredini vagе mirno u ispravnom stavu, kada se kazaljka na vagi umiri, rezultat se daje sa tacnoscu od 0,5 kg (zaokružuje se niza vrijednosti).

(1) Da bi se pristupilo mјerenju morfološkog statusa neophodno je ispuniti slijedeće uslove:

- a) mјerenje se vrši u prijepodnevnim satima
- b) instrumenti za mјerenje moraju biti standarde izrade i moraju biti baždareni
- c) kandidati prema kojima se vrše mјerenja moraju biti bos i minimalno obućeni (šorc i majica).
- d) sigurnost (priuslov medicinske tehničara).

(4) Pri realizaciji konkretnih zadataka neophodno je pridržavati se slijedećih principa:

- a) Zagrijavanje
- b) demonstracija
- c) organizacija mјerenja
- d) sigurnost (priuslov medicinske tehničara).

(3) Prilikom izvođenja testova motoričkih sposobnosti vodiće se računa da se prvo izvode laki testovi tako da rezultat prethodnog testa ne utiče bitno na rezultat naravnog testa.

(4) Kriteriji za ocjenu morfološkog statusa

Član 7.

(2) Opis testova motoričkih sposobnosti

Redni broj	Naziv testa
1.	Broj sklekova do otkaza
2.	Broj pretklona do otkaza
3.	Skok u dalj iz mjeseta
4.	Koverat test
5.	Kuper test (test trčanja 12 minuta)

b) Žene

Redni broj	Naziv testa
1.	Broj sklekova do otkaza
2.	Broj pretklona do otkaza
3.	Skok u dalj iz mjeseta
4.	Koverat test
5.	Kuper test (test trčanja 12 minuta)

a) Muškarci

(1) Testiranja motoričkih sposobnosti se vrše primjenom sljedećih 5 (pet) testova, i to:

"policijsac" i u činu "mladi inspektor" u svim organizacionim jedinicama Federale uprave "policijsac" i u činu "mladi inspektor" za kandidata koji su aplicirali u Specijalnu policijsku jedinicu (Testiranje motoričkih sposobnosti za kandidate koji su radna mjeseta u činu "policijsac" i u činu "mladi inspektor" u svim organizacionim jedinicama Federale uprave "policijsac" i u činu "mladi inspektor" u Specijalnu policijsku jedinicu)

Član 9.

(3) Prve stupnja na izvođenje testova motoričkih sposobnosti svaki kandidat će potpisati izjavu da je dobrovoljno prisustvuo provjera i da u slučaju eventualne povrede ili drugog stjetnog dogadja, a koji nastane uslijed ili kao posljedica zdravstvenog stanja kandidata koji se poznao policijskom organu, policijski organ ne snosi bilo kakvu odgovornost.

(2) Sadržaj testova motoričkih sposobnosti sa iskazanim normama za posebno obradeni. obuhvaćene članom 133. stav (3) su:

činu "policijsac" i u činu "mladi inspektor" u Specijalnu policijsku jedinicu i uprave policije izuzev za kandidate koji su aplicirali u Specijalnu policijsku jedinicu i kandidate obuhvaćene članom 133. stav (3) Zako na o policijskim službenicima F BiH.

(Test motoričkih sposobnosti)

Član 8.

3) Ocenjivanje:

-Kandidat se orazil sunovano s linije obilježene na parketu i doskoči na tlo što može izvedeni skokovi se ponavljaju.

2) Zadatak:

-Čeljica traka za mjerjenje.

1) Instrumenti:

c) Skok u dalj iz mjeseta

-Ocenjuje se broj konkretno izvedenih i dovršenih dizanja do otkaza.

2) Ocenjivanje:

-Kandidat leži na ledima, na tlu (strunjaca) nogama zgręenim pod ugлом od 90 stupnji. Dlanovi su ukrešteni na poljiku sa laktovima razmaknutim u stranu. Partner mu priskriva stopala. Kandidat izvodi podizanje do pozicije da kandidat prsima dodirne koljenom, a zatim se vraca u prvobitni položaj i tako radi do otkaza. Pretkoni se rade bez pauze do otkaza.

1) Zadatak:

b) Pretkon do otkaza:

-Kandidat sve vrijeme drži opruzeno tijelo. Tijelo se ne smije nijhati nappingled ili nazad prema stranju. Laktovi pri spuštanju i podizanju moraju prolaziti uz tijelo. Žene, za razliku od muškaraca, ovu vježbu izvode s koljenom, sve ostalo je isto.

3) Napomena:

-Ocenjuje se broj konkretno izvedenih i dovršenih sklepkova do otkaza.

2) Ocenjivanje:

-Kandidat zauzima položaj na rukama tako da prstima nogu i dlanovima dodiruje podlogu. Tijelo i ruke zauzimaju položaj pravog ugla. Iz te pozicije kandidat se spušta naprežuci mišice sve dok grudima ne dodirne pod, a zatim se ponovo podigne u prvobitni položaj. Sklepkovi se rade bez pauze do otkaza.

1) Zadatak:

a) Sklepkovi do otkaza

-Kandidat koji su na testovima motorički sposobnosti ovogodišnje 16 godova zadovoljavaju eliminacioni prag u odnosu na maksimalno moguće ostvarenih 25 bodova.

- mjeri se predena dužina

3) Ocjenvivanje:

-Kandidat sa startne linije iz visokog starta kreću na znak pistaljke. Treće ili hodaju 12 minuta.

2) Zadatak:

- stoperica
- staza od 400 metara
- pistaljka

1) Instrumenti:

d) Kuprov test trčanja 12 minuta:

-Zadatak se ne uyeždava.

3) Ocjenvivanje:

-Radni podijum je pravougaonički dimenzije  $3 \times 5$  metara. Na svakom ugлу se nalazi jedan stalak koji uokviruje navedeni pravougaonik i u sredini pravougaonika nalazi centralni stalak. Kandidat stoji s vanjske strane stalaka (lijeve ili desne). Na znak "sadr", trči oko oba stalaka s vanjske strane, prema sredini (oko stalaka) u obliku broja "8" oko druge dva vanjska stalaka i opet oko srednjeg stalaka, pa dolazi do pozicije pogrešnog položaja. U jednom mjerenu kandidat ima zadatak da tri puta istoči stazu oblike broja "8".

2) Zadatak:

- stoperica
- stalci 5 kom

1) Instrumenti:

d) Kovrati test

-Kandidat skacce u patlakama. Dupli oraz nije dozvoljen. Skok se izvodi iz sunoznog položaja stopala. Dozvoljeno je podizanje na prste prije skoka.

4) Napomena:

-Mjeri se dužina skoke normalno na odraznu crtu. Boduje se boji rezultat izmjereni u centimetrima. Tagnost mjerena je 1 centimeter.

Redni broj	Naziv testa	
1.	Trganje 100 metara iz visokog starta	
2.	Trganje 1500 metara	
3.	Skok u dalj sa zaledom	
4.	Podizanje nogu iznad glave do otkaza	

a) Muškarci

(1) Testovi motoričkih sposobnosti se vrše primjenom osam testova, i to:

činu „mladi inspektor“ u Specijalnoj policijskoj jedinici

(Testovi motoričkih sposobnosti kandidata koji su aplicirali za pozicije u činu „policijac“ i član 11.

Sklekovski ponavljajanja (broj)	Preljoni do skok u dalj iz mjestra (centimetara)	Koverat test (sekundi)	Kuprovit test (sekundi)	Bodovi	
40 ! više	35 ! više	230 ! više	23 ! manje	2601 ! više	5
32-39	31-34	216-229	24-25	2201-2600	4
23-31	26-30	201-215	26-28	1801-2200	3
16-22	20-25	166-200	29-30	1401-1800	2
10-15	15-19	150-165	31-32	1000-1400	1
9 i manje	14 i manje	149 i manje	33 i više	999 i manje	0

b) Test fizičkih sposobnosti za žene

Sklekovski ponavljajanja (broj)	Preljoni do skok u dalj iz mjestra (centimetara)	Koverat test (sekundi)	Kuprovit test (sekundi)	Bodovi	
50 ! više	45 ! više	280 ! više	21 ! manje	3200 ! više	5
41-49	38-44	257-279	22-23	2700-3199	4
31-40	32-37	235-256	24-25	2400-2699	3
25-30	26-31	213-234	26-27	2000-2399	2
20-24	20-25	200-212	28-30	1400-1999	1
19 i manje	19 i manje	199 i manje	31 i više	1399 i manje	0

a) Test fizičkih sposobnosti za muškarce

Kandidata obuhvaćene članom 133. stav (3) Zakona o policijskim službenicima F BiH ) kandidata FUP-a izuzev kandidata koji su aplicirali za Specijalnu policijsku jedinicu i za jedinicama FUP-a izuzev kandidata koji su aplicirali za Specijalnu policijsku jedinicu i za kandidata koji su aplicirali za čin „policijac“ i „mladi inspektor“ u svim organizacijama Normativi procjenе motoričkih sposobnosti starosne dobi između 18 i 35 godina član 10.

Ako se rezultati mjeru rukno tu mjeroci vremena ukljucuju stoperice na pucanj startnog Mjerenje rezultata trčanja vrši se rukno stopericom ili elektronski, putem foto-senzora. Diskvalifikacija.

Kandidat se izrige opomena uz saopštene da u slučaju ponavljanja iste greške slijedi bilo kakav pokret tijelom što se smatra pretravašću linijsu cilja. Nije dozvoljeno prete zaka napraviti brzinom koju mogu ostvariti pretravašću linijsu cilja. Na "pucanj" iz startnog pistola ili neki drugi prakladan znak, kandidat treće nasekom naciju izvedbe starta i mjerenu, zagrijavanju i u koje vrijeme počinje start.

Glavni mjerilac prete početka testa upoznaje kandidate o pravilima trčanja 100 m, djejom na prednjoj nozi i potpunom mirovanju.

Mjerilac starte komandu "Primenite se, a kandidati iz pre grupe dolaze u staze zagrijavanje. Upozorava prvu grupu da moraju biti iz startne linije najmanje dva minute i broj staze u kojih će trčati, kako je ubijezeno u zapisniku i uputuje ih na mjesto pozadji savijene u koljenu, trup je u laganim pretkolonu, a glava u produžetu nogu negdje pozadji savijene u koljenu, noge do linije savijene u koljenu, drugu polozaj visokog starta tj. postavi stopalo jedne noge do linije savijene u koljenu, a drugu i stoge dva koraka od linije starta. Na komandu "Na mjestu", prilaze liniji starta i zužimaju mjerilac zapisnicar, prete početka testa saopštava svim kandidatima broj grupe u kojih se starta, cilja i linije koje označavaju staze na kojima se trci.

Trčanje 100 metara visokim startom izvodi se na atletskoj stazi na kojih su ucrtanе linije staze, cilja i linije koje označavaju staze na kojima se trci.

Nagn izvodjenja vježbe:

a) Trčanje 100 metara

(2) Opls tešova motoričkih sposobnosti:

Redni broj	Naziv testa
1.	Trčanje 100 metara iz visokog starta
2.	Trčanje 1500 metara
3.	Skok u dalj sa zaledom
4.	Podizanje nogu iznad glave do otkaza
5.	Zgibovi na vratili do otkaza
6.	Bench press 50% osobne težine do otkaza
7.	Duboki čučani 50% osobne težine do otkaza
8.	Početak

b) Žene

Redni broj	Naziv testa
5.	Zgibovi na vratili do otkaza
6.	Bench press 50% osobne težine do otkaza
7.	Duboki čučani 50% osobne težine do otkaza
8.	Početak

pistola, odnosno, na posavu dima sto znaci da mjerilac starte stoji na mjesetu da ga mogu vidjeti svi mjerilac vremena i podignutim pistoljem i da se moze vidjeti dim. Stopice se zaustavlju prelaskom grudnim kosem kandidata preko linije cilja. Broj mjerilaca ovise o broju kandidata i razlicitim funkcionalm sposobnostima u postizanju rezultata. Ako je dolazak na liniju cilja u razlicitim vremenima onda se ocitava vrijeme sa jedne stopice sto mjerilac zapisniciar istog vremena biljezi u zapisnik po ciframa. Bolji i sigurniji nacin mjerjenja rezultati kandidati dolaze u grupi. Na jednom raspredjeli nauci mjerilac stopicu registrator posednikom foto-finis, svaki registrator svaki prelazi u drugu stazu, nagaziti na liniju ili na bilo koji nacin omjerati druge ucesnike u traci ili dovojni diskvalifikacije. Neuspelo start se označava drugim puncjem ili dogovarajućim nacnjom (pistalkom i sl.). Tokom trčanja niste dozvoljeno prelaziti u drugu stazu, nagaziti na liniju ili na bilo koji kandidat trče u sportskoj opremi, koristiti sprinterica niste dozvoljeno. Kandidat na startu izvodi trije u sportskoj opremi, mora biti u momentu kada je groduni kos kandidata poljavu dima. Zaustavljanje stopice mora biti u posavom puncju, te se stopice ukljucuju na povrnat s linijom cilja.

Pozava dima iz pistola je u isto vrijeme s posavom puncju, te se stopice ukljucuju na zaustavljanje stopice mora biti u sekundama i stotinu djelevoima sekunde. Takoost rezultata je vjerodostojna.

Startni pistoli pozvezani je sa fotocelijama na liniji cilja koje registruju svaki prelazak ciljne linije registrujuci vrijeme trčanja u sekundama i stotinu djelevoima sekunde. Takoost rezultata je vjerodostojna.

Mjerilac zapisniciar biljezi rezultate u zapisnik koji se budi po posebno usvojeni tabeli.

Trećanje se izvodi u sportskoj opremi. Staza mora biti uslovana za izvodjenje testiranja, a zaustavljanje cilja mora biti dovoljno prostora za zaustavljanje odnosno smanjivanje brzine. Iza linije cilja mjerilac zagrijavanja, glavni mjerilac upoznaje kandidate s ciljem i pravilima izvodjenja testa i bodovanju rezultata.

Prve pistole Zagrijavanja, glavni mjerilac upoznaje kandidate s ciljem i pravilima izvodjenja takmicenja. To podrazumejava da je unutar mjeseca staza dužine 400 m dozvoljena atletska takmicenja. Start se izvodi sa zakrivljene linije 300 m od linije cilja.

Izvodi se na atletskoj stazi, poligono ili stacionu standardnih dimenzija na kojima se dozvoljena 1500 m poginje na komandu mjerilaca startera "Na mjestu". Kandidati koji su u potpunom mirovanim.

Nacin izvodjenja vjezbe:

b) Trčanje 1500 metara:

Napomena: Nije dozvoljeno trčanje u sprinterica.

Mjerilac rezultata koji drži pogrešak metra za nulli dio koji postavlja na zadnji otključku. Mjerilac koji prati mjesto otključava zapisnicaru da ubijeli u zapisnik. Pomoćnik mjerilaca džinu skoka i na glas saopštava zapisnicaru da ubijeli u zapisnik. Za tom mjestu očitava izvedu skok i ubijeli svači ispravno rezultat.

Test se izvodi po grupama a redoslijed skakanja kako je ubijezeno u zapisniku. Za uspjesnost provedenja testa odgovorili su mjerilice zapisnicar koji proziva kandidatore da izvodi skok i ubijeli svači ispravno rezultat.

Zaletiste mora biti podobno za izvođenje skoka. Skokovi se izvode u sportskoj opremi skok a budi se najduži skok.

Uspjesnost provedenja testa ovisi o redoslijedu skakanja kako je ubijezeno u zapisniku. Za test se izvodi sa pjeskom na metričnom bazdarenom u metričima, centimetrima i milimetrima. Ubijeli se svači ispravni odušeu na bočne strane jame. Skaku se tri skoka a mjerene se obavija belčinom otključku iz jame sa pjeskom na prednjem stranu otključku se mjeri pod 90 stepeni u kojeg dželaju. Rezultat se vrednuje i ubijeli u zapisnik ako kandidat nakon zadnjeg dio metra postavlja se na mjestu doskoka i ubijeli ravnoteže) mjeri se zadnji otključku prema mjestu odrza (radil pogrešak nogom a doskoka na dvije noge. U slučaju pretčavanja po jami Održi mera biti jednom nogom a doskoka na dvije noge. U slučaju pretčavanja po jami dželala stopala. Džinu zaleda niti organizena tehnika skakanja je po slobodnom izboru. Sa pjeskom a rezultat skoka mjeri se od mjestu odrza odnosno, mjestu otključku jame imao mjeriličak mora biti prekopan i poravnati. Mjesto odrza nalazi se na postupku da ima mjeriličak i da se ne rasipa pri doskoku (stno zrast i da nije kvarcni). Prve svake skokove pjeskom a rezultat skaka u jami treba biti u ravnini sa zaleditom i kvalitetom da na jami s pjeskom stigne tri metra, dužine najmanje sedam metara i dužine zaleda najmanje 35 metara. Nivo pjeska u jami treba biti u ravnini sa zaleditom i kvalitetom da izvodi se na atletskom poligonu-stadionu, po propisu i uslovima za atletska takmičenja,

Naćin izvođenja testa:

c) Skok u dalj sa zaledom:

Kandidat trče u sportskoj opremi, a korištene sprinterica nije dozvoljeno. Način izvedbe starta i mjerena vremena, zagrijavanju i u koje vrijeme počinje start. Galvani mjerilac prve pogrešku testa upoznaje kandidatore o pravilima trčanja 1500 m, na liniji cilja što znači da su rezultati mjerena u potpunosti tačni.

Svakog kandidata treba napomenuti da je startni pistoli elektronski vezan s foto-senzora finis, koji registruje svaki prelazak linije cilja i automatski registruje posledinu vrijeme lipak na cilji i naspred iznjiću način mjerena rezultata trčanja je elektronsko mjerene foto-senzore. Na cilji mogu dobiti rezultati kada kandidati dolaze u grupi.

Na liniji cilja mogu dobiti rezultati kada kandidat dolaze u grupi. Stoperice sa jedne stoperice sto mjerilac zapisnicar istog momenata ubijeli u zapisnik po vrijeme postizanju rezultata. Ako je dolazak na liniju cilja u razlicitim vremenima onda se očitava mjerilice se zauštavljaju prelaskom grudnim kosom kandidata preko linije cilja. Broj mogu vidjeti svi mjerilci vremena i podignutim pistoljem da se može vidjeti dim. Pistoliča odnosno, na posavu dima sto znači da mjerilac starte stoji na mjestu da ga Mjerilice rezultata trčanja vrši se ručno stopericom ili elektronski, putem foto-senzora.

Ako se rezultati mjerile ručno tu mjeriloči vremena uključuju stoperice na putanji startnog kruga glasno se upozorava da se tvoji posjeduj krug.

Krugla instruktor zapisnicar glasno upozorava da se trče još dva kruga. Nakon isticanja zapisnicar upozorava sve kandidatore da moraju trčati još tri kruga. Mjerilice rezultata trčanja vrši se ručno stopericom ili elektronski, putem foto-senzora.

-Na komandu mjerilac „Pripremi se“ ili „U pogetni polozaj“ kandidat zauzima viseci izmedu dva zgriba ne smije biti vecce od dvije sekunde.

Ciji testa je da se izvede sto veci broj zgrbova bez vremenjskog ogranicenja. Mjerilac zaduzen za pravilno izvedenje testa, broji na glas samo ispravno izvedene zgrbove kao konacni broj (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 5). Ponavljanje istog broja znaci nepriznavanje.

-Test se izvodi u sali na prostoru na kojem je postavljen vratilo. Ispod vratila postavi se srednjicu i drugi odgovarajući predmet za dohvatu vratila.

Nacin izvedenja testa:

a) Zgibovi na vratili do otkaza:

Mjerilac naglas broji samo ispravno izvedena podizanja noga kao konacni broj, odnosno nelispravno podizanje noga ne broji, nego ponavlja zadnji ispravno izvedeni podkusaji (npr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9). Tri uzastopno nelispravna podizanja noga smatraju se kao nedostatak snage za nastavak pravilnog dizanja noga pa se test prekida a krajnji rezultat odnosno ukupan broj pravilno izvedenih podizanja, saopstava mjerilcu.

-Ciji je da se izvede sto veci broj podizanja noga, tako da se prednjim delom stopala dohvati vratilo i zatim bez zastoja vrati u pogetni polozaj (bit ce postavljen granicnik), mora pogreti iz mirnog polozaja pri cemu zastoje smije biti duzi od dvije sekunde. Noge mogu biti blago savijene u koljenima koliko je to anatomski određeno tj. bez dodatnog savijanja noga u cilju oklaska izvedenja testa.

-Test se izvodi na vratili tako da kandidat nat hvatom, priblizno u sredini ramena, zauzme mjerilac polozaj kao pogetni stav.

Nacin izvedenja testa:

b) Podizanje noga iznad glave do otkaza

-Glavni mjerilac za provodene testa, prije pogetka zagrijavanja upoznaje sve kandidate vrjeme pogetka testiranja.

-Napomena: Koristene sprintrace nije dozvoljeno.

O pravilima izvedbe testa i nacini bodovanja te ih upcujie na zagrijavanje i odreduje vrjeme pogetka testiranja.

Prethodno izvedeno zgriba koji nije izveden po propisu i istovremeno upozorava kandidata o razlogu neprihvavanja.

Testiranje se prekida nakon tri uzastopna pogresna zgriba, kao i prestankom kandidata uslijed zamora. U slučaju problema sa dlanovima ili kizavosti vratila mogu se korisiti rukavice za rad u fitnessu. Za vrijeme izvođenja testa upoznaje sve kandidate o podatak testiranja, njegovom cilju i bodovanju, te orednije vrijeme zagrijavanja i podatak rezultata.

Napomena: Zabranjeno je korištenje svih pomagala osim fitness rukavica.

f) Bench press 50% licne težine do okzaza:

Izvođi se u prostoriji za dizanje tegova, fitnessu ili drugoj prostoriji opremljeni za testiranje "Bench press" vježbe, što podrazumejewa da se nalaze benc klupe, staliči za držanje tegova sa pločama težine 1,25 kg, 2,00 kg, 2,50 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg u paru. Prje pogacka sa pločama težine 1,25 kg, 2,00 kg, 2,50 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg u paru. Teg se zatim spusti po vertikalnoj liniji do dirnjučki grudni kosti i odmah zatim težinom za dizanje radi brzeg namještajne teža.

Prijelike komande za pogacka izvođenja testa, mjerilac zapisnicar saopštava mjeriocima odgovornim za postavljanje težine tegova kako je unaprjeđen ubilježeno u zapisnik, sifru kandidata i težinu tegova kogom će izvoditi test. Testiranje pogacke kandidat s najmanjom težinom za dizanje radi brzeg namještajne teža.

Kandidata i težinu težine tegova kako je unaprjeđen ubilježeno u zapisnik, sifru kandidata i težinu tegova kogom će izvoditi test. Testiranje pogacke kandidat s najmanjom težinom za dizanje radi brzeg namještajne teža.

Ako kandidat tri puta pogigne teg na neispravan nacin, mjerilac prekida daljnji tok ponavlja zadnji broj ispravno izvedenog dizanja teža.

Dizanja teža i komandom "Stop" prekida test, a ukupni broj ispravnih dizanja saopštava zapisnicaru koji bilježi u zapisnik.

Oprema za izvedbu testa su sportske gače, majica i patike.

Najdin izvođenja vježbe:

Mjerilac zapisnicar bilježi svaki rezultat u zapisnik koji mu saopštiti mjerilac testa.

Napomena: Zabranjeno je korištenje svih pomagala osim fitness rukavica.

Testiranje se u prostoriji za dizanje tegova, fitnessu ili drugoj prostoriji opremljeni za testiranje "Bench press" vježbe, što podrazumejewa da se nalaze benc klupe, staliči za držanje tegova sa pločama težine 1,25 kg, 2,00 kg, 2,50 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg u paru. Prje pogacka sa pločama težine 1,25 kg, 2,00 kg, 2,50 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg u paru. Teg se zatim spusti po vertikalnoj liniji do dirnjučki grudni kosti i odmah zatim težinom za dizanje radi brzeg namještajne teža.

Prijelike komande za pogacka izvođenja testa, mjerilac zapisnicar saopštava mjeriocima odgovornim za postavljanje težine tegova kako je unaprjeđen ubilježeno u zapisnik, sifru kandidata i težinu težine tegova kako je unaprjeđen ubilježeno u zapisnik, sifru kandidata i težinu tegova kogom će izvoditi test. Testiranje pogacke kandidat s najmanjom težinom za dizanje radi brzeg namještajne teža.

Ako kandidat tri puta pogigne teg na neispravan nacin, mjerilac prekida daljnji tok ponavlja zadnji broj ispravno izvedenog dizanja teža.

Dizanja teža i komandom "Stop" prekida test, a ukupni broj ispravnih dizanja saopštava zapisnicaru koji bilježi u zapisnik.

Oprema za izvedbu testa su sportske gače, majica i patike.

-lzvoli se u sali dimenzija 40X20 m, na parketu ili drugoj podlozi za aktivnosti u dvorani, sa svim spravama potrebnim za izvođenje zadataka.

-SVI zadaci moraju biti tачno definisani medusobno po mesetu, udaljenosti po sirihi i dužini, svi predmeti, naprave i pomagala moraju biti dimenzionirani unutar prostora 35x15 m i napravljeni da ne mogu uzrokovati povredu kandidata. Zadaci se postavljaju u tri

Naćin izvođenja vježbe:

h) Poglavlje:

Napomena: Nije dozvoljeno koristiti pojasa, kuka itd.

-Promocijski glavnog mjerilaca broj nalgas svako uspješno dizanje tega izgovača uviđek samo ukupan broj (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...). Ponavljajte istog broja dizanja znacići neispravni pokusaj koji se istovremeno saopštava kandidatu da ispravi gresku ako može. Nakon tri uzastopna pogrešna dizanja mjerilac prekida test komandom "Stop", a ukupan broj ispravnog izvedenih dizanja saopštava zapisnicaru koji to bilježi u zapisnik.

-Pomocijski takao da izvodi testa izdaje komandu "Pocni". Kandidat se spušta u dužok i čučanjem takao da zadnji dio tijela mora biti ispod nivoa visine koljenja ne mijenjajući osnovni vertikalni položaj. Odmah potom dize teg do vertikalnog stava na pruzenu koljenu kao što je bio početni položaj. Višeme između dva dizanja stava na pruzenu duži od dvije sekunde. Na isti nacin, kandidat nastoji ostvariti što veći broj dizanja tega što dok imo snage (do otkaza).

-Mjerilac izdaje komandu "Pripremi se". Kandidat u sportskoj opremi, dolazi do tegevajućeg i dolazi do leteve udaljenje jedan i po korak, zatim nagazi petam na letvu i zauzme vertikalni položaj, noge pružene u koljenima i u siriui kukoča, grudi u naglašenom prednjem položaju tako da je klima uviđena. Glava je u produžetku klima takao da je donji dio brade u horizontalnom položaju, ruke su na šipki u položaju nathvat u siriui ramena ili nesto sliče i pridržavaju teg u mirnom stavu što se smatra početnim polozajem za početak testa.

-Postavljenih na stalcima, počivali se ispod šipke tako da je klima na sredini šipke, podizte teg i dolazi do leteve udaljenje jedan i po korak, zatim nagazi petam na letvu i zauzme vertikalni položaj, noge pružene u koljenima i u siriui kukoča, grudi u naglašenom prednjem položaju tako da je klima uviđena. Glava je u produžetku klima takao da je donji dio brade u horizontalnom položaju, ruke su na šipki u položaju nathvat u siriui ramena ili nesto sliče i pridržavaju teg u mirnom stavu što se smatra početnim polozajem za početak testa.

-Mjerilac izdaje komandu "Pripremi se". Kandidat u sportskoj opremi, dolazi do tegevaja višeme početka testiranja.

-O pravilima izvođenje testa i nacinu bodovanja te ih upućuje na zagrljavanje i ordeduje kandidatore izvršiti mjerilac za provodenje testa, prije početka zagrljavanja upoznaje sve kandidatore o pravilima izvođenja testa i nacinu bodovanja te ih upućuje na zagrljavanje i ordeduje kandidatore.

-Glavni mjerilac za provodenje testa i nacinu bodovanja da se nekom od kandidata ne naspribiljivaju klizača koja je u kontakt tog kandidata.

-Kandidat mora postaviti tacinu klizača zboog nedostatka adekvatne težine tegovca, postavila se može kandidatom s najmanjom ordednom težinom (u slučaju da se nekom od kandidata ne u zapisnik sto može da se uzmee kao pravilo da testiranje pocne. Testiranje počinje prije početka testiranja izmjeriti se vlastita težina svim kandidatima, ordedi 50% i upisuje razlicitim visinama i komplet tegovaca sa šipkom od 20 kg i tegovima od 1,25 kg, 2,0 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg i 25 kg u paru. Za stabilniji položaj i lakše izvođenje pravilne tehnikе dizanja tegovca korišti se letva debeljine 2 cm i dužine 1 m.

Naćin izvođenja vježbe:

g) Duboki čučanj 50% ilice težine do otkaza:

ređa po dužini sale pogev s desne strane i na nacin kako je to učitano na skici poligona, u prilogu. Sadržaj poligona je ticanje 10 m od osnovne linije, ticanje po gredi, ticanje 4 m, oblikovanje 4 stalača i sredstva za korištenje "osmice", ticanje 4 m, preskok preko preponu, ticanje 5 m, naskok na sanduk, ticanje u lijevu stranu ukoso, ticanje 4 m, preskok preko preponu, ticanje 3 m, provlačenje kroz okvir svedskog sanduka, ticanje 3 m, preskok preko preponu, ticanje 3 m, provlačenje u lijevu stranu ukoso, ticanje 7 m s obilaskom vratnikom stalača i ticanje 7 m u desnu stranu ukoso, skakanje cik-cak preko čunjeva rasporedenih na dužini od 5 m, hadjanje u čunjiju 8 m, provlačenje ispod rama, pužanje 7 m, ticanje 7 m, hadjanje u čunjiju 8 m, provlačenje ispod ukosa 7 m s obilaskom vratnikom stalača i ticanje 7 m u desnu stranu ukoso, Naslov je u osnovu ukosa sredstvom linije čijaju u desnu stranu ukosa, ticanje 10 m s provlačenjem u skakanje cilj u ukupan prostor u kome su smještene svaki zadatak poligona. Naslov je u osnovu ukosa sredstvom linije cilj u ukupan prostor u kome su smještene svaki zadatak poligona. Naslov je u osnovu ukosa sredstvom linije cilj u ukupan prostor u kome su smještene svaki zadatak poligona. Naslov je u osnovu ukosa sredstvom linije cilj u ukupan prostor u kome su smještene svaki zadatak poligona. Naslov je u osnovu ukosa sredstvom linije cilj u ukupan prostor u kome su smještene svaki zadatak poligona.

Poligon koji se sastoji od 16 zadataka koga treba savladati, poginje brzim ticanjem 10 m, pretčavanjem niske švedske grede dužine 4 m i širine 10 cm, savladavanje zadataka "aglinosti", ticanjem oko prvog para stalača sistema "osmice", ticanje 7 m do drugeg para stalača koji se savladavaju na isti nacin, ticanje 4 m i preskok preko savladavana je predstavlja "zid", ticanje 2 m i dužine 2,5 m proizvodnom tehnikom, ticanje 7 m ukošu polijevu s obilaskom stalača i ticanje 7 m polijevom tehnikom, ticanje 5 čunjeva visine 60 cm i obima 1,20 m rasporedenih po sistemu cik-cak pogev od nivoa osnovne linije kao prodžetak linije starta na raslojanju 2,5 m po dužini 3 čunja i dva nasloka po širini na raslojanju 1,25 m tako da je zadnji čunj postavljen na osnovni liniji, pod jasno se što tako da je zadnji čunj postavljen na osnovni liniji, starta ticanja na 100 m, pretčavanje po niskoj gredi mora biti po propisu visokog zadataka, odnosno: start kao pogonica poligonu moraju se ostvariti osnova pravila izvođenja ticanjave na zadataku, nako se presekaknje se potpisiva na osnovu poglavica, nako se prilikom presekaknje ticanjave se poveća dobro presekaknje ticanjave.

Za priznavanje rezultata poligona moraju se ostvariti osnova pravila izvođenja ticanjave na zadataku, odnosno: start kao pogonica poligonu moraju se ostvariti osnova pravila izvođenja ticanjave na zadataku.

Na strujnjaku, ticanje 10 m s prelaskom linije cilja. Hodjanje u dubokom čunjiju 8 m i provlačenje ispod okvira visine 50 cm, pužanje 7 m i hodjanje u dubokom čunjiju 50 cm i provlačenje ispod okvira visine 50 cm, pužanje 7 m i pužanje ispod okvira visine 50 cm i provlačenje 7 m s desna u lijevo za 360°, te na isti nacin i drugi par stalača aglinošti ticanje o koju stalača poginje oko prvog desnog stalača s lijeva u desno za 360°!

Hadjanje ispod okvira moraju se izvesti i bez posjetedica, stalač pri ticanju polijevu i poludesno ne izpoljuje se oboriti, ticanje cik-cak tehnikom poginje nagazom na čunj lijevom nogom i samo ako se dohvati oznaka rukom na visini od 5 m (čene na 3 metra), sva provlačenja samo ako se izvodi orazom jednom ili s dvije noge, penjanje uz konopac vrijedi sanduk može da se izvodi orazom jednom ili s dvije noge, penjane uz konopac vrijedi -ako se prilikom presekaknje ticanjave se potpisiva na osnovu poglavica, nako se smije se obořiti, ticanje cik-cak tehnikom poginje nagazom na čunj lijevom nogom i zadatak mora se izvesti i bez posjetedica, talač pri ticanju polijevu i poludesno ne izpoljuje se okvira moraju se izvesti bez podizanja ili ruknja okvira, prepreka "zid" kao aglinošti ticanje oko stalača poginje oko prvog desnog stalača s lijeva u desno za 360°!

Ako se prilikom presekaknje ticanjave se potpisiva na osnovu poglavica, nako se smije se obořiti, ticanje cik-cak tehnikom poginje nagazom na čunj lijevom nogom i sami ovi ticanji mogu se izvesti i bez posjetedica, talač pri ticanju polijevu i poludesno ne izpoljuje se oboriti, ticanje cik-cak tehnikom poginje nagazom na čunj lijevom nogom i zadatak mora se izvesti i bez posjetedica, talač pri ticanju polijevu i poludesno ne izpoljuje se okvira moraju se izvesti bez podizanja ili ruknja okvira, prepreka "zid" kao aglinošti ticanje oko stalača poginje oko prvog desnog stalača s lijeva u desno za 360°!

nastavila se naizmjenično a u slučaju obaranja ili skliznje s čunja vraća se izvodenje istog zadataka na početak. Hodanje u dubokom čunju počinje od osnovne linije i završava provlačenjem ispod okviria a pri hodenju nije dozvoljeno ispruzanje tijela, provlačenjem kao nastavak hodanja u dubokom čunju poslije provlačenja i završava (parketa), nakon trčanja 7 m kao zaled za skok u dalj koji mora biti izveden od linije drzala i doskokom na strunjaku na jednu ili dvije noge, zavaršno trčanje 10 m mora biti utvrđeno tabeli.

Ciji testa je poligon priznavač vrijeđe ostvareno radi provlačenja rezultata testa za bodovanje.

Rezultat testa je vrijeđe ostvareno od davanja starta od strane mjerilca startera do zauštavljanja hronometra pretrčavanjem kandidata linije cilja koji se saopštava zauštavljanju eliminacijalni program u odnosu na maksimalno moguće ostvarenih 40 bodova.

(3) Kandidat koji su na testovima motoričkih sposobnosti dosegao još 3 (tri) bodova.

(4) Kandidat koji su zadovoljili tekt motoričkih sposobnosti polazući još 3 (tri) bodova.

Eliminacija testa:

test hidrofobije,

test akrofobije,


test hidrofobije,

Kondicionalni mars,

Test hidrofobije se sastoji od održavanja na vodi u trajanju od 15 minuta, i plivanja slobođenim stilom 25 metara.

Test akrofobije se sastoji u spustanju iz alpinističko uže sa mosta visine cca 20 metara.

Kondicionalni mars je test psihofizičke izdržljivosti koji se izvodi prelaskom zadanog kontinuitetu ali bez vremenskog ograničenja. Kondicionalni mars se izvodi u osnovnoj sportskoj opremi (patike i trenereka).



(1) Rezultati testova vrednuju se i ocjenjuju prema tabelama kako slijedi:

**Test fizickih sposobnosti za muskarce**

a) Trčanje 100 metara iz visokog starta:

12.44 i manje	15.41 i više	0
12.45 - 13.30	15.01 - 15.40	1
13.31 - 14.15	14.16 - 15.00	2
14.16 - 15.00	13.31 - 14.15	3
15.01 - 15.40	12.45 - 13.30	4
15.41 i više	12.44 i manje	5

b) Trčanje 1500 metara:

5.30 i manje	6.41 i više	0
5.31 - 5.46	5.47 - 6.05	1
5.30 - 4.96	6.06 - 6.20	2
4.95 - 4.66	4.65 - 4.36	3
5.31 i više	5.30 - 4.96	4
5.31 - 5.46	4.95 - 4.66	5

c) Skok u dalj iz zlate:

5.31 i više	3.99 i manje	0
5.30 - 4.96	4.65 - 4.36	1
4.95 - 4.66	4.35 - 4.00	2
5.31 - 5.46	3.99 - 4.00	3
5.31 i više	3.99 i manje	4
5.31 - 5.46	4.65 - 4.36	5

d) Podizanje nogu iznad glave do okaza:

23 i više	REZULTAT (rezultat)	REZULTAT (rezultat)
19-22	15-18	11-14
15-18	4	3
19-22	5	2
23 i više	6	1
10	7	0

(Nормативне пројекне мотричким способностима старосне доби између 18 i 35 година за кандидате који су applicirali za poziciju у екипу „полицјасак“ и „млади инспектор“ у специјалној полицијској јединици)

Clan 12.

2.01 i više	0
1.46 - 2.00	1
1.34 - 1.45	2
1.22 - 1.33	3
1.11 - 1.21	4
1.10 i manje	5

h) Poligoni:

24 i manje	0
32 - 25	1
40 - 33	2
48 - 41	3
56 - 49	4
57 i više	5

g) Duboki otvori 50% licne tezine do otkaza:

34 i manje	0
41 - 35	1
49 - 42	2
57 - 50	3
65 - 58	4
66 i više	5

f) Bench press 50% licne tezine do otkaza:

9 i manje	0
13 - 10	1
16 - 14	2
19 - 17	3
22 - 20	4
23 i više	5

e) Zgibovi na vratilu do otkaza:

**Test fizickih sposobnosti za žene**

a) Trčanje 100 metara iz visokog starta:

REZULTAT (sekundi)	BODOVNI	14.92 i manje	5	14.93 - 15.47	4	15.48 - 16.41	3	16.42 - 17.35	2	17.36 - 18.23	1	18.24 i više	0
--------------------	---------	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	--------------	---

b) Trčanje 1500 metara:

REZULTAT (minuta)	BODOVNI	6,36 i manje	5	6,37 - 6,55	4	6,56 - 7,18	3	7,19 - 7,41	2	7,42 - 8,05	1	8,06 i više	0
-------------------	---------	--------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---

c) Skok u dalj iz zatrepa:

REZULTAT (metara)	BODOVNI	4,24 - 3,83	5	3,82 - 3,48	4	3,47 - 3,13	3	3,12 - 2,70	2	2,69 i manje	1	0
-------------------	---------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------	---	---

d) Podizanje nogu iznad glave do otkaza:

REZULTAT	(broj ponavljanja)	18 i više	5	15-17	4	12-14	3	9 - 11	2	1	0	7 i manje
----------	--------------------	-----------	---	-------	---	-------	---	--------	---	---	---	-----------

(e) Zgibovi na vratili do otkaza:

REZULTAT	BODVI	18 i više	17 - 15	14 - 12	11 - 9	7 - 5	4 i manje
							0
						1	
					2		
				3			
			4				
		5					

(f) Bench press 50% licne tezine do otkaza:

REZULTAT	BODVI	53 i više	52 - 44	43 - 35	34 - 35	25 - 26	17 i manje
							0
						1	
					2		
				3			
		4					
		5					

(g) Duboki cučanij 50% licne tezine do otkaza:

REZULTAT	BODVI	47 i više	46-38	37-29	28-20	19-11	10 i manje
							0
						1	
					2		
			3				
		4					
		5					

(h) Poligon:

REZULTAT (minuta)	BODVI	1.24 i manje	1.25 - 1.37	1.38 - 1.51	1.52 - 2.06	2.07 - 2.24	2.25 i više
							0
						1	
					2		
		3					
		4					
		5					

NAPOMENA: Kandidati koji zadovolje test motoričkih sposobnosti, polazu još 3 (tri) eliminatore testa i to: hidrofobije, akrofobije i kondicionalni mars (opisani u članu 11, stav 4) kriterija.

(1) Sukladno članu 133. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, osobе koji imaju u UN/IPTF odobrio certifikaciju mogu se prijaviti za prijem policijskih službenika u Federalnu upravu policije Federacije Bosne i Hercegovine, a onose se na starosnu doba kandidata, tј. člana 46. Zakona o policijskim službenicima FBH.

(Prijem kandidata obuhvaćenih članom 133. stav (3) Zakona o policijskim službenicima)

#### Član 14.

(6) U onosu na ukupno moguće ostvarenih 71 bod (31+40), svaki kandidat koji konkuriše za poziciju "policijski inspektor" u Specijalnoj policijskoj jedinici čiji ukupni zbir iznosi 46 ostvarenih bodova, onosno pokazano znanja na testu općeg znanja i testu pismenog rada uključujući i testove motoričkih sposobnosti, zadovoljavaju eliminacioni pravilni bodovi.

(5) U onosu na ukupno moguće ostvarenih 56 bodova (31+25), svaki kandidat koji konkuriše za poziciju "policijski inspektor" u svim organizacionim jedinicama Federacije Bosne i Hercegovine osim Specijalne policijske jedinice, čiji ukupni zbir iznosi 36 ostvarenih bodova, onosno pokazano znanja na testu općeg znanja i testu pismenog rada uključujući i testove motoričkih sposobnosti, zadovoljavaju eliminacioni pravilni bodovi.

(4) Kandidati koji konkurišu za upravljenja radna mjestra za čin "policijski inspektor" u Specijalnoj policijskoj jedinici koji su na testovima motoričkih sposobnosti prvi u onosu na maksimalno moguće ostvarenih 40 bodova.

(3) Kandidati koji konkurišu za upravljenja radna mjestra u svim organizacionim jedinicama Federacije Bosne i Hercegovine osim Specijalne policijske jedinice koji su na testovima motoričkih sposobnosti prvi u onosu na maksimalno moguće ostvarenih 25 bodova.

(2) Kandidati koji su rangirani na osnovu rezultata postignutih na Testu općeg znanja i pismenog rada, a osvojili su minimalno 20 bodova zadovoljavaju eliminacioni pravilni bod.

(1) Končan rezultat testiranja izvodi se tako da se zbroji ukupni bodovi koji je kandidat ostvario na Testu općeg znanja i pisanog rada i bodovi testova motoričkih sposobnosti.

(Bodovanje uspješnosti kandidata)

#### Član 13.

Sklekoví	Pretkoni do	Skok u dali iz	Koverat test	Kuprov test 12	Bodovi	(broj)	Ponavljana(ja)	otkaza	mjestta	(sekundi)	Kuprov test 12	Bodovi					
38 i više	34 i više	225 i više	24 i manje	2500 i više	5	30-37	29-33	211-224	25-26	2100-2499	4	21-29	22-28	176-210	27-29	1700-2099	3

c) Test fizickih sposobnosti za žene starosne dobi između 36 i 40 godina

Sklekoví	Pretkoni do	Skok u dali iz	Koverat test	Kuprov test 12	Bodovi	(broj)	Ponavljana(ja)	otkaza	mjestta	(sekundi)	Kuprov test 12	Bodovi					
48 i više	42 i više	270 i više	23 i manje	3000 i više	5	39-47	36-41	255-269	24-25	2500-2999	4	30-38	30-35	230-254	26-27	1900-2499	3
24-29	24-29	210-229	28-29	1300-1899	2	18-23	19-23	198-209	30-32	1100-1290	2	17 i manje	18 i manje	197 i manje	33 i više	1099 i manje	0

b) Test fizickih sposobnosti za muškarce starosne dobi 41 godina i više

Sklekoví	Pretkoni do	Skok u dali iz	Koverat test	Kuprov test 12	Bodovi	(broj)	Ponavljana(ja)	otkaza	mjestta	(sekundi)	Kuprov test 12	Bodovi					
49 i više	43 i više	275 i više	22 i manje	3100 i više	5	40-48	37-42	256-274	23-24	2600-3099	4	31-39	31-36	234-255	25-26	2000-2599	3
20-24	21-24	200-211	29-31	1400-1999	2	25-30	25-30	212-233	27-28	1200-1390	1	19 i manje	19 i manje	199 i manje	32 i više	1199 i manje	0

a) Test fizickih sposobnosti za muškarce starosne dobi između 36 i 40 godina


(1) Sukladno članu 8. stav (1) i članu 9. stav (1) i ovih kriterija, normalni projekti motoričkih sposobnosti kandidata starosne dobi između 36 i 41 godina starosti i više, vrše se prema iskazanim normama sadržanim u tabelama kako slijedi:

(2) Sukladno članu 46. Zakona o policijskim službenicima, usporenosti kandidata obuhvaćenih članom 133. stav (3) Zakona o policijskim službenicima)

član 15.

UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Iznijeti razloge odbijanja certifikacije te dostaviti primjerak relevantnog dokumenta iznijeti razloge odbijanja certifikacije, isti su dužni u pisanoj formi



Ovi kriteriji stupaju na snagu danom donosjenju i neće se objavljivati u "Službenim novinama Federacije BiH".  
 Datum: 09.11.2019. godine  
 Broj: 09-11-05-2-13-19  
 Stupanje na snagu

Stupanjem na snagu ovih kriterija prestaje da važe kriteriji o metodu, načinu i sistemu bodovanja, te stvarnja kandidata i projekta fizичke sposobnosti broj 09-8933 od 11.08.2016.godine.  
 (Stavljanje van snage)  
 Član 17.

Sastavni dio kriterija čini 5 (pet) Obrasci.  
 (Obrasci)  
 Član 16.

#### DIO ČETVRTI - ZAVRŠNE ODRDBE

Skeleovi (broj)	Preljoni do otkaza	Skok u dalj iz mjesta	Koverat test (sekundi)	Kuprov test 12 minuta (metara)	Bodovi ponavljanja)	
35 ! više	33 ! više	220 ! više	25 ! manje	2400 ! više	5	
27-34	28-32	206-219	26-27	2000-2399	4	
21-26	21-27	171-205	28-30	1800-1900	3	
13-20	16-20	140-170	31-32	1300-1899	2	
08-12	16-20	12-15	130-139	33-34	1100-1290	1
7 ! manje			129 ! manje	35 ! više	1099 ! manje	0

d) Test fizičkih sposobnosti za žene od 41 ! više godina

14-20	17-21	145-175	30-31	1500-1699	2
09-13	13-16	135-144	32-33	1200-1490	1
8 ! manje	12 ! manje	134 ! manje	34 ! više	1199 ! manje	0

Ukoliko je riječ o kandidatu koji je obuhvaćen članom 133. stav (3) Zakona o policijskim službenicima, isto je potrebno navesti u rubrići napomena, pa su, shodno tom statusu dozvoljena odstupanja od morfoloških karakteristika.

Sarajevo, \_\_\_\_\_ godine

KANDIDAT: CLANOVI KOMISIJE: MJEĐUCI:

Napomena:

**Kriteriji morfološkog statusa su eliminatori**

R/B	Morfološke karakteristike	Norme	Rezultati mjerjenja	DA	NE
1.	AVISTJ - Visina tijela	172 cm i više 35	starosna dob 18+	Zene	ispitanik/ca je prošao/la mjerjenje i ispunio/la uvjet za da je testiranje
2.	AVISTJ - Visina tijela	162 cm i više 35	starosna dob 18+	muškarci	ispitanik/ca je prošao/la mjerjenje i ispunio/la uvjet za da je testiranje
2.	ATEZTJ - težina tijela	+ 10 i - 10 kg u odnosu na visinu	odnosu na visinu		
2.	ATEZTJ - težina tijela	+ 10 i - 10 kg u odnosu na visinu	odnosu na visinu		
1.	AVISTJ - Visina tijela	172 cm i više 35	starosna dob 18+	Zene	ispitanik/ca je prošao/la mjerjenje i ispunio/la uvjet za da je testiranje
2.	AVISTJ - Visina tijela	162 cm i više 35	starosna dob 18+	muškarci	ispitanik/ca je prošao/la mjerjenje i ispunio/la uvjet za da je testiranje
2.	ATEZTJ - težina tijela	+ 10 i - 10 kg u odnosu na visinu	odnosu na visinu		
2.	ATEZTJ - težina tijela	+ 10 i - 10 kg u odnosu na visinu	odnosu na visinu		

**Federalne uprave Policije**  
**Upoznjava radna mjesna policijska službenika u svim organizacionim jedinicama**  
**Lista za provjeru morfoloških karakteristika za kandidature koji konkuruju za**

(prijava za popunu upoznjenog radnog mjesata)

(štifra kandidata)

ODBRAVA  
RUKOVODILAC FUP-e

Obrázec br.1

<sup>2</sup> Ukoliko je riješ o kandidatu koji je obuhvaćen članom 133. stav (3) Zakona o policijskim službenicima, isto će potrebno navesti u rubrici napomena, pa se bodovanje uspješnosti kandidata vrši skladno iskazanim normama utvrđenim u členu 15 ovih Kriterija.

## ODOBRAVA

Obrzac br.3

Sarajevo, \_\_\_\_\_ godine

KANDIDAT:	MJEĐUCI:	ČLANOVI KOMISIJE:
-----------	----------	-------------------

Red.	broj	Naziv testa	Rezultati testa	Bodovi	Napomena:
1.	Broj sklepkova do otkaza				
2.	Broj pretklona do otkaza				
3.	Skok u dalj iz mjeseta				
4.	Koverta test				
5.	Kuper test (test trčanja 12 minuta)				

Red.	broj	Naziv testa	Rezultati testa	Bodovi	b) Žene
1.	Broj sklepkova do otkaza				
2.	Broj pretklona do otkaza				
3.	Skok u dalj iz mjeseta				
4.	Koverta test				
5.	Kuper test (test trčanja 12 minuta)				

Lista za provjeru motoričkih sposobnosti starosne dobi od 18 do 35 godina za kandidature koji konkuriraju za upravnjena radna mjeseta u svim organizacijama i uvidnicama Federale uprave policije osim Specijalne policijske jedinice<sup>2</sup>

(prijava za popunu upravnog radnog mjeseta)

(šifra kandidata)

ODOBRAVA  
RUKOVODILAC FUP-e

Obrzac br.2

Obrzac br.4

27

Sarajevo, godine

KANDIDAT: MJEDEC: CLANOVI KOMISIJE:

Napomena:

Redni broj	Naziv testa	Rezultat testa	Bodovi	UKUPNO:
1.	Trganje 100 metara iz visokog starta			
2.	Trganje 1500 metara			
3.	Skok u dalj iz zlate			
4.	Podizanje nogu iznad glave do otkaza			
5.	Zgibovi na vratilu do otkaza			
6.	Bench press 50% osobne težine do otkaza			
7.	Duboki čučanj 50% osobne težine do otkaza			
8.	Počigon			

b) Žene

Redni broj	Naziv testa	Rezultat testa	Bodovi	UKUPNO:
1.	Trganje 100 metara iz visokog starta			
2.	Trganje 1500 metara			
3.	Skok u dalj iz zlate			
4.	Podizanje nogu iznad glave do otkaza			
5.	Zgibovi na vratilu do otkaza			
6.	Bench press 50% osobne težine do otkaza			
7.	Duboki čučanj 50% osobne težine do otkaza			
8.	Počigon			

a) Muškarci

list za provjeru motoričkih sposobnosti strosne dobi između 18 i 35 godina za kandidatore koji konkuriraju za upravljena radna mjestra u činu "policijskoj jedinici inspektor", u specijalnoj policijskoj jedinici

(prijava za popunu upravnog rada nog mještaj)

(šifra kandidata)

RUKOVODILAC FUP-e

Sarajevo, \_\_\_\_\_ godine

KANDIDAT: MJEPOCI: ČLANOVI KOMISIJE:

Napomena:

Redni broj 1.	Test izdržljivosti	Opisna ocjena kondicionalni mars
		zadovoljava - ne zadovoljava
Redni broj 2.	Akrofobijska	zadovoljava - ne zadovoljava
	Hidrofobijska	zadovoljava - ne zadovoljava

Tabela fobijskoj kandidat mora da položi nakon testa motoričkih sposobnosti za upravljanje radna mjeseta u činu „policijski jedinicci“ i „mladi inspektor“ u Specijalnoj policijskoj jedinici Federacije upravne policije

(prijava za popunu upravljenog radnog mjeseta)

(šifra kandidata)

RUKOVODILAC FUP-e  
ODOBRAVA

29

---

---

---

---

ČLANOVI KOMISIJE:

Kandidati mogu pisati i na drugoj strani.  
Šifra kandidata

TEMA:

PISANI RAD

(šifra kandidata)

RUKOVODILAC FUP-e  
ODOBRAVA

Obrázec br.5